

LENANELO LA RO RUTA LEO LE BOELEDITŠWEGO 2021- 2023

MPHATO WA 5 HOME LANGUAGE



MPHATO WA 5 KOTARA YA 1

MABOKGONI	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo
<p>BEKE 1 - 2</p>	<p>Theeletša o be o fe dikarabo tša kanegelo Setšweletšwa go tšwa pukukgakollo goba Faele ya Methopo ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Lemoga dikgopolokgolo le dintlha ka botlalo tše di itšego • Bapetša le bophelo bja gago • Ahlaahla le go ntšha dikakanyo 	<p>Bala kanegelo Setšweletšwa go tšwa pukukgakollo goba Faele ya Methopo ya Morutiši:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala: go akanya diteng tša setšweletšwa go tšwa go leina la puku le diswantšho • Šomiša mekgwanakgwana ya go bala, mohlala, dira dikakanyo, šomiša tumatlhaka le ditlhahli tša kamano • Ahlaahla tlotlontšu ye mpsha go tšwa setšweletšweng • Lemoga kgopolokgolo, thulaganyo, baanegwa le tikologo. • Hlagiša maikutlo le dikakanyo. • Ahlaahla lebaka le phetho mo kanegelong • Šomiša pukuntšu go godiša tlotlontšu 	<p>Ngwala kanegelo (kanegi/tlhaloš)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha diteng tša maleba tše amanago le morero • Šomiša polelo ya maleba le tlhamego ya setšweletšwa. • Šomiša tlhamego ye e nepagetšego • Ngwala lefoko la sererwa le go akaretša tshedimošo ya maleba go hlama temana ye e tsenelanago ka kgohlagano • Šomiša thutapolelo ya maleba, mopeto le maswaodikga • Šomiša pukuntšu go peleta le go godiša tlotlontšu • Šomiša mafokontši <p>Tsepelela go magato a go ngwala:</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Go beakanya</i> • <i>Go ngwala sengwalwakakanywa</i> • <i>Go boeletša</i> • <i>Go hlokola</i> • <i>Go phošolla le go hlagiša</i> 	<p>Šoma ka lentšu: mainagohle le mainaina, dihlogo tša maina, meselana Šoma ka lefoko: lebaka la bjale</p> <p>Tlhaloš ya mantšu: mahlalasetšagotee</p> <p>Mopeleto le maswaodikga: khutlo, fegelwana, ditsebjana, leswao la potšišo, tšhomišo ya pukuntšu</p>

Baseline assessment

MPHATO WA 5 KOTARA YA 1

MABOKGONI	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo
<p align="center">BEKE</p> <p align="center">3 – 4</p>	<p>Theeletša le go fa dikarabo go setšweletšwa sa tshedimošo</p> <p>Setšweletšwa go tšwa pukukgakollo goba Faele ya Methopo ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Hlaola le go hlaloša ditlholwa le ditlamorago • Efa kakanyo ka tša leago, setho le ditšo • Botšiša dipotšišo tša maleba • Laetša le go netefatša tšhišinyo ya gago ka mabaka • Šomiša mekgwanakgwana ya tsenelelano go kgokagana go mabaka a sehlopheng 	<p>Bala setšweletšwa sa tshedimošo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala: akanya go tšwa go leina la puku le diswantšho • Šomiša mekgwanakgwana ya go bala: kakanyo, ditlhahli tša kamano • Ahlaahla diponagalo tša setšweletšwa • Ahlaahla kgopolokgolo le dintlha ka botlalo tše itšeng • Swayaswaya ka kgetho ya diswantšho mo go setšweletšwa. • Ahlaahla tlotlontšu ye mpsha go tšwa go setšweletšwa se se badilwego • Šomiša mmepe wa monagano go akaretša tshedimošo • Šomiša pukuntšu go godiša tlotlontšu. <p>Bala ditšweletšwa tša leago, mohlala, sms/ emeile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ahlaahla kgopolokgolo • Laetša dikokwane tša setšweletšwa • Ahlaahla nepo ya setšweletšwa • Šomiša pukuntšu go hwetša hlalošo ya mantšu <p>Laetša go setšweletšwa seo o ipaletšego</p> <ul style="list-style-type: none"> • Anega kanegelo/ dikgopolokgolo • Laetša maikutlo go araba setšweletšwa seo o se badilego • Tswalanya le bophelo bja gagwe 	<p>Ngwala setšweletšwa sa tshedimošo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngwala ditemana tše tharo go ya go tše nne • Šomiša diteng tša maleba tše di amanago le baamogedi ba tshedimošo le morero wa setšweletšwa • Hlagiša tshedimošo ye e kwagalago. • Beakanya diteng ka kwešišego • Ngwala lefoko la sererwa le go akaretša tshedimošo ya maleba go hlama ye e tsenelanago ka kgohlagano • Kopanya mafoko go bopa temana ye e tsenelanago ka kgohlagano ka go šomiša mašala, dikgokaganyi le maswaodikga ka tshwalano. • Šomiša mehutahuta ya mafoko a go fapana. • Šomiša thutapolelo ya maleba, mopeleto, maswaodikga <p>Ngwala sms/ emeile</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha diteng tša maleba • Beakanya tshedimošo gabotse • Šomiša hlamo ya maleba, mohlala, matseno, letšatšikgwedi, bj. bj <p>Šomiša magato go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya • Go ngwala sengwalwakakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla le • Go hlagiša 	<p>Šoma ka lentšu: madiri: (madiri ao a bontšhago kwano le sediri, modirišogo)</p> <p>Šoma ka lefoko: lebaka la bjale, lebaka le le tlogo</p> <p>Tihalošo ya mantšu: mothofatšo, diema, dika, tshwantšhanyo</p>

MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 1: BOMOLOMO

Go balela godimo [20] Barutiši ba tla thoma ka mošomo woka kotare ya 1 ba o phetha ka kotare ya 2 ge meputso e tla rekhotwa.

**MPHATO WA 5
KOTARA YA 1**

MABOKGONI	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Diboepo le melawana ya tšhomošo ya polelo
<p align="center">BEKE</p> <p align="center">5 – 6</p>	<p>Theeletša le go fa dikarabo go athikele ya kuranta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Theeletša dintlha ka botlalo tše itšeng • Lemoga molaetša mogolo • Bapetša le bophelo bja gago • Šomiša tshedimošo go tšwa setšweletšweng go araba dipotšišo • Efa kakanyo ka tša leago, setho le ditšo setšweletšweng • Ahlaahla dikakanyo le maikemišetšo a mongwadi 	<p>Bala athekile ya kuranta go tšwa go pukukgakollo goba Faele ya methopo ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala: akanya go tšwa go hlogotaba, go nyakišiša setšweletšwa <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša mekgwanakwana ya go bala: mohlala, sekima, sekena ka go šomiša ditlhalhi tša kamano le tsebo ya pele • Dira dikakanyo, šomiša dintlha tša kamano go hwetša tlhalošo le go tšea sephetho go ya ka dintlha tše di filwego • Šupetša le go hlaloša ditshwano le diphapano tša selo se sengwe • Ahlaahla tlotlontšu ye mpsha go tšwa go setšweletšwa se se badilwego • Šomiša pukuntšu 	<p>Ngwala athekile ya kuranta</p> <p>Šomiša hlogotaba, mothalo wa go ba le leina la motho, temana ya go hlahla, araba dipotšišo tše bjalo ka Mang? Eng? Kae? Neng? Ka lebaka la eng/ Bjang?</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša diteng tša maleba tše di amanago le baamogedi ba tshedimošo le morero wa setšweletšwa • Kopanya mafoko go bopa temana ye e tsenelanago ka kgohlagano ka go šomiša mašala, dikgokaganyi le maswaodikga ka tshwalano. • Šomiša mehutahuta ya tlotlontšu, thutapolelo ya maleba, mopeleto le maswaodikga <p>Šomiša magato go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya • Go ngwala <p>sengwalwakakanywa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla le • Go hlagiša <p>Magato a go ngwala taodišo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Abelanang dikgopolo ka tlhahlo ya mmepe wa monagano • Senglwakakanywa sa mathomo • Go boeletša sengwalwakakanywa • Go hlokola/ Go phošolla • Sengwalwakakanywa sa mafelelo • Hlagiša sengwalwa sa mafelelo, sa go balega le bothakga 	<p>Tlhalošo ya mantšu:</p> <p>Matlema, mabaledi, mathuši</p> <p>Šoma ka mantšu: malatodi</p> <p>Šoma ka mafoko: Lebaka le le fetilego, lebaka le le tlogo</p> <p>Maswaodikga le mopeleto:</p> <p>Leswao la potšišo, tšhomišo ya pukuntšu le peakanyo ya mantšu</p>

MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 2:

- Go ngwala taodišo (20 meputso)

Taodišo kanegelo / tlhaloši

Temana tše tharo ka gare ga kotara

**MPHATO WA 5
KOTARA YA 1**

MABOKGONI	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagaša	Diboepo le melawana ya tšhomošo ya polelo
<p align="center">BEKE 7 – 8</p>	<p>Theeletša le go ahlaha kanegelo, mohlala, kanegelo ya dingwalotšhaba (nonwane ya kakanyotlhalošo/ nonwane ya pheteletšannete) go tšwa go padišo ya ka phapošing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Lemoga kgopolokgolo, thulaganyo, tikologo, moya wo o fokago le baanegwa ba kanegelo ye e sego ya nnete • Farologantšha magareng ga ditiragalo tša nnete le tšeo e sego tša nnete • Tiišetša kgopolo ya gago • Araba dikgopolo le ditšhišinyo ka kamego • Efa dipolelo tša go itekanela tšeo di kwagalago ka: thulaganyo, morero, tikologo 	<p>Go bala kanegelo, mohlala, kanegelo ya dingwalotšhaba (nonwane ya kakanyotlhalošo/ nonwane ya pheteletšannete) go tšwa go pukukgakollo goba padišo ya ka phapošing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša mekgwanakwana ya go fapafapana ya go bala: mohlala, sekima, sekema ka go šomiša ditlhalhi tša kamano le tsebo ya pele • Hlaloša ka mo bangwadi ba šomišago tlotlontšu le polelo go hlaloša tikologo • Balela godimo ka nnoši ka tlhagišo ya go kwagala • Swayaswaya ka thulaganyo, morero, baanegwa le tikologo • Ahlaahla tlotlontšu ye mpsha go tšwa go setšweletšwa se se badilwego • Šomiša pukuntšu 	<p>Go ngwala nonwane, mohlala, (nonwane ya kakanyotlhalošo/ nonwane ya pheteletšannete)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša dimelo tša diphoofolo • Tšwetša pele thulaganyo, baanegwa le tikologo • Kgetha diteng tša maleba tše amanago le baamogedi ba molaetša le morero wa setšweletšwa. • Šomiša polelo ka boikgopolelo kudu tlotlontšu ya ka go fapafapana • Šomiša polelo ya dikapolelo, mohlala, tshwantšhišo, tshwantšhanyo • Kopanya mafoko go bopa temana ye e tsenelanago ka kgohlagano ka go šomiša mašala, dikgokaganyi le maswaodikga ka tshwalano • Šomiša mehutamuta ya tlotlontšu, thutapolelo ya maleba, mopeleto le maswaodikga <p>Šomiša magato go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya • Go ngwala sengwalwakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla le • Go hlagaša 	<p>Šoma ka mantšu: dihlogo tša maina, mahlaodi, mahlathi, mašala, makopanyi</p> <p>Šoma ka mafoko: Sediri, sedirwa, kwano ya sediri le lediri</p> <p>Tlhalošo ya mantšu: Diema, dika, tshwantšhišo</p> <p>Mopeleto le maswaodikga: tšhomišo ya pukuntšu</p>

Kelo ya semmušo: MOŠOMO 3: Araba Setšweletšwa (40 meputso)

- **Potšišo1: Setšweletšwa sa tekakwešišo (15 meputso)**
- **Potšišo2: Setšweletšwa sa seswantšho (10 meputso)**
- **Potšišo3: Kakaretšo ya temana (5 meputso)**
- **Potšišo4: Diboepo le melawana ya tšhomišo ya polelo (10 meputso)**

Mošomo wo se ngwalwe ka nako e tee.

**MPHATO WA 5
KOTARA YA 1**

MABOKGONI	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo
<p align="center">BEKE 9 – 10</p>	<p>Theeletša le go fa dikarabo go sereto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ahlaahla kgopolokgolo • Laetša kgahlego le go araba moya wo o hlotlwago ke sereto 	<p>Bala sereto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga Go bala: Akanya go tšwa go leina la puku/ thaetlele • Laetša morumokwano, poeletšomedumo, onomatopia le khuetšo ya tšona. • Hlaola o hlaoše tshwantšhanyo le tshwantšhišo 	<p>Ngwala sereto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša poeletšomedumo, poeletšo ya ditumanoši, poeletšo ya ditumammogo • Šomiša polelo ya dikapolelo, mohlala, tshwantšhišo, tshwantšhanyo • Šomiša mošito le morumokwano wa maleba. <p>Šomiša magato go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya • Go ngwala sengwalwakakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla le • Go hlagiša 	<p>Tihalošo ya mantšu:</p> <p>poeletšomedumo, tshwantšhanyo, onomathopia, tshwantšhišo</p>

MEŠONGWANA YA KELO YE E SEGO YA SEMMUŠO

<p>Go theeletša le go bolela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehutahuta ya mešongwana ya go theeletša le go bolela • Mešongwana ya go theeletša le go bolela ye e latelago melawana ya COVID -19 	<p>Go bala le go bogela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magato a go bala • Mešongwana yago balela godimo • Mešongwana ya tekakwešišo • Mešongwana ya dingwalo ye e theilwego go dipuku tše tharo ka semestere 	<p>Go ngwala le go hlagiša</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magato a go ngwala • Ditemana • Ditšweletšwa tša tirišano • Taodišo • Go ngwala ga boitlhamelo 	<p>Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehutahuta ya dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo
--	---	--	---

KREITI 5 SEPEDI HL KAKARETŠO YA MEŠOMO YA KELO YA SEMMUŠO WA : KOTARA 1

<p>Kelo ya semmušo: MOŠOMO WA 1:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go balela godimo (20 meputso) <p>Thoma ka mošomo wo ka kotara ya 1 o phethwe ka kotara ya 2 ge meputso e rekhotwa.</p>	<p>Kelo ya semmuso: MOŠOMO WA 2:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go ngwala taodišo: (20 meputso) <p>- Kanegelo goba - Tlhaloši</p>	<p>Kelo ya semmušo: MOŠOMO 3: Araba Setšweletšwa (40 meputso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potšišo1: Setšweletšwa sa tekakwešišo (15 meputso) • Potšišo2: Setšweletšwa sa seswantšho (10 meputso) • Potšišo4: Dibopego le melawana ya tšhomišo ya polelo (15 meputso) <p>Mošomo wo o se ngwalwe ka nako e tee.</p>
--	---	--

MPHATO WA 5 KOTARA YA 2

MABOKGONI	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo
<p align="center">BEKE 1 - 2</p>	<p>Fa le go latela ditaelo</p> <p>Setšweletšwa go tšwa go pukukgakollo goba Faele ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Šomiša tatelano ye e nepagetšego • Botšiša dipotšišo tša maleba le dikarabo ka nepagalo • Latela ditaelo 	<p>Bala setšweletšwa sa ditaelo seo se nago le ditaelo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala: akanya go tšwa go leina la puku le diswantšho • Šomiša mekgwanakgwana ya go bala: kakanyo, ditlhahli tša kamano • Ahlaahla dintlha ka botlalo tše itšeng tša setšweletšwa • Ahlaahla tatelano ya ditaelo • Latela ditaelo/ditshapedišo • Ahlaahla tlotlontšu ye mpsha go tšwa go setšweletšwa se se badilwego • Šomiša pukuntšu 	<p>Ngwala ditaelo, mohlala, ka fao o ka dirago sangwetši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha tshedimošo ya maleba • Šomiša dintlha ka botlalo tše itšeng • Šomiša tatelano ya maleba • Šomiša tlhamego ya maleba • Šomiša modirišo taelo. • Šomiša tlotlontšu ya maleba, mopeleto le maswaodikga <p>Šomiša magato go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya • Go ngwala sengwalwakakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla le • Go hlagiša 	<p>Šoma ka mantšu: mahlathi a mokgwa, nako, lefelo, tekanyo, matlema, medirišo, mahlaodi</p> <p>Šoma ka mafoko: mafokonolo, mafokofokwana</p> <p>Mopeleto le maswaodikga: khutlo, leswao la tlabego, khutsofatšo, akhronimi, tlhaka ya pele</p>

Kelo ya semmušo: MOŠOMO 1:

- Go balela godimo (20 meputso)

Mošomo wo ke tšwetšopele go tšwa go Kotara ya 1. O tla feleletšwa le go aba meputso ka Kotara ya 2.

MPHATO WA 5 KOTARA YA 2

MABOKGONI	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo
<p align="center">BEKE 3- 4</p>	<p>Theeletša le go ikarabela go pego</p> <p>Setšweletšwa go tšwa go pukukgakollo goba Faele ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> Theeletša molaetšamogolo le dintlha tše itšego Araba dipotšišo Akaretša dintlhakgolo Abelana dikgopolo le feng ditšhišinyo Akaretša dintlhakgolo Sekaseka tshedimošo Akaretša tshedimošo Laetša tshedimoš o šomiša tšhate/ kerafo/tafola 	<p>Bala setšweletšwa sa tshedimošo ya go ba le tša go bonwa (mohlala: diswantšho/dithalwa/mebepe)</p> <p>Setšweletšwa go tšwa go puku-kgakollo goba Faele ya Methopo ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> Pele ga Go bala: Akanya go tšwa go leina la puku le diswantšho Ahlaahla dintlha ka botlalo tše itšego Šomiša mekgwanakwana ya go bala, mohlala, go dira dikakanyo le go šomiša dihlahli tša setšweletšwa le tša kamano hlatholla tshedimošo ya kerafo Abelang dikgopolo le maikutlo le šomiša dikakanyo le tšhišinyo Šomiša mmepe wa monagano go akaretša tshedimošo Ahlaahla tlotlontšu ye mpsha go tšwa setšwletšweng se se badilwego Šomiša pukuntšu 	<p>Ngwala pego</p> <ul style="list-style-type: none"> Hlama diteng tša maleba tše di theilwego mo go nyakišišeng. Fetolela tshedimošo go tšwa go sebopego se tee go ya go se sengwe Šomiša eng? Neng? Kae? Mang? Beakanya tshedimošo ka kwešišo Kopanya mafoko go bopa temana ye e tsenelanago ka kgohlagano ka go šomiša mašala, dikgokaganyi Šomiša thutapolelo ya maleba, mopeleto le maswaodikga Hlagiša mošomo wa bothakga ka go šomiša sebopego sa maleba, mohlala, dihlogwana le dikgoba magareng ga ditemana bj,bj. <p>Šomiša magato go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> Go beakanya Go ngwala <p>sengwalwakakanywa</p> <ul style="list-style-type: none"> Go boeletša Go hlokola Go phošolla le Go hlagiša 	<p>Šoma ka mantš: mahlaodi, masala, makopanyi, dikgokanyi</p> <p>Šoma ka mafoko: mabaka: le fetilego, le tlogo, tirwa, polelopego, sebopego sa potšišo</p> <p>Mopeleto le maswaodikga: lenalana, leswao la tlabego, leswao la potšišo</p>

MPHATO WA 5 KOTARA YA 2				
MABOKGONI	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo
BEKE 5 - 6	<p>Theeletša sereto Setšweletšwa go tšwa go pukukgakollo goba Faele ya methopo ya Morutiši Mešongwana ya matsenya gae: kakanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Laetša kgahlego le go araba go khuetšo ya modumo wo o hlotlilwego ke sereto. <ul style="list-style-type: none"> • Ahlaahla dikgopolokgolo • Tswalanya le maitemogelo a mong • Hlagiša maikutlo ao a hlohloletšwago ke sereto. • Ahlaahla segalo le tšhomišo ya polelo le khuetšo ya tšona go motheeletši, go akaretša le ka mokgwa wo o fokago 	<p>Bala Sereto Setšweletšwa go tšwa go pukukgakollo goba Faele ya methopo ya Morutiši</p> <p>Pele ga Go bala: Akanya go tšwa go leina la puku le diswantšho</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša mekgwanakgwana ya go bala, mohlala, go dira dikakanyo le go šomiša dihlahli tša tumatlhaka le kamano, akanya mafelelo • Lemoga morumokwano le mošito le go swayaswaya ka moo di amago motheeletši • Hlagiša maikutlo le dikakanyo <ul style="list-style-type: none"> • Tswalanya le maitemogelo a mong • Šomiša pukuntšu go godiša tlotlontšu 	<p>Ngwala sereto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša poeletšomedumo, (poeletšo ya litumanoši, poeletšo ya ditumammogo), tshwantšhišo, tshwantšhanyo. • Šomiša polelo ya go hlaloša • Go beakanya, go ngwala sengwalwakakanywa le go thumeletša mongwalo ka temogo ya kgopolokgolo • Go bontšha kwešišo ya setaele le retšistara • Gopodišiša le go lekola mongwalo le mošomo wa boitlhamelo. • Šomiša melao ya maswaodikga ya maleba 	<p>Šoma ka mantšu: mainakgoboko, mainakgopolo, malahlelwa</p> <p>Šoma ka lefoko: lebaka la bjale</p> <p>Hlalošo ya mantšu: poeletšomedumo, poeletšo ya ditumanoši, poeletšo ya ditumammogo, mothofatšo, mošito, morumokwano, tshwantšhišo, tshwantšhanyo</p> <p>Mopeleto le maswaodikga: kgaogantšho ya mantšu, tšhomišo ya pukuntšu, leswao la tlabego</p>
<p>Kelo ya semmuso: MOŠOMO 4:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go ngwala le go hlagiša: (10 meputso) 				

MPHATO WA 5 KOTARA YA 2				
MABOKGONI	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo
BEKE 7 - 8	<p>Theeletša le go ahlaahla nonwane, mohlala, nonwane ya dingwalotšhaba (nonwane ya kakanyotlhalošo/ nonwane ya pheteletšannete) go tšwa go padišo ya ka phapošing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Lemoga kgopolokgolo, thulaganyo, tikologo, moya wo o fokago le baanegwa ba kanegelo ye e sego ya nnete • Farologantšha magareng ga ditiragalo tša nnete le tšeo e sego tša nnete • Tšea karolo dikahlaahlong ka go tiišetša kgopolo ya gago • Araba dikgopolo le ditšhišinyo ka kamego • Efa dipoelo 	<p>Go bala kanegelo, mohlala, kanegelo ya dingwalotšhaba (nonwane ya kakanyotlhalošo/ nonwane ya pheteletšannete) go tšwa go pukukgakollo goba padišo ya ka phapošing</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša mekgwanakgwana ya go fapafapana ya go bala: mohlala, sekima, sekena ka go šomiša ditlhahli tša kamano le tsebo ya pele • Hlaloša ka mo bangwadi ba šomišago tlotlontšu le polelo go hlaloša tikologo • Balela godimo ka nnoši ka tlhagišo ya go kwagala • Swayaswaya ka thulaganyo, morero, baanegwa le tikologo • Ahlaahla tlotlontšu ye mpsha go tšwa go setšweletšwa se se badilwego • Šomiša pukuntšu 	<p>Go ngwala nonwane, mohlala, (nonwane ya kakanyotlhalošo/ nonwane ya pheteletšannete)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša dimelo tša diphoofolo • Tšwetša pele thulaganyo, baanegwa le tikologo • Kgetha diteng tša maleba tše amanago le baamogedi ba molaetša le morero wa setšweletšwa. • Šomiša polelo ka boikgopolelo kudu tlotlontšu ya ka go fapafapana • Šomiša polelo ya dikapolelo, mohlala, tshwantšhišo, tshwantšhanyo • Kopanya mafoko go bopa temana ye e tsenelanago ka kgohlagano ka go šomiša mašala, dikgokaganyi le maswaodikga ka tshwalano • Šomiša mehutihuta ya tlotlontšu, thutapolelo ya maleba, mopeleto le maswaodikga <p>Šomiša magato go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya • Go ngwala sengwalwakakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla le • Go hlagiša 	<p>Šoma ka mantšu: madiri ao a bontšhago kwano le sediri, modirišigo, botee le bontši, nyenyefatšo, dihlogwana, mahlaodi</p> <p>Šoma ka mafoko: sedirwa, dipotšišo, tirwa</p> <p>Mopeleto le maswaodikga: leswao la potšišo</p>

MPHATO WA 5 KOTARA YA 2			
MABOKGONI	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša
BEKE 9 - 10	<p>Kelo ya semmušo: MOŠOMO 5: Araba Setšweletšwa (40 meputso)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Potšišo1: Setšweletšwa sa tekakwešišo (15 meputso) • Potšišo2: Setšweletšwa sa seswantšho (10 meputso) • Potšišo3: Kakaretšo ya temana (5 meputso) • Potšišo4: Dibopego le melawana ya tšhomišo ya polelo (10 meputso) 		

MEŠONGWANA YA KELO YE E SEGO YA SEMMUŠO			
Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo
<ul style="list-style-type: none"> • Mehutahuta ya mešongwana ya go theeletša le go bolela • Mešongwana ya go theeletša le go bolela ye e latelago melawana ya COVID -19 	<ul style="list-style-type: none"> • Magato a go bala • Mešongwana yago balela godimo • Mešongwana ya tekakwešišo • Mešongwana ya dingwalo ye e theilwego go dipuku tše tharo ka semestere 	<ul style="list-style-type: none"> • Magato a go ngwala • Ditemana • Ditšweletšwa tša tirišano • Taodišo • Go ngwala ga boitlhamelo 	<p>Mehutahuta ya dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo</p>

KREITI 5 SEPEDI HL KAKARETŠO YA MEŠOMO YA KELO YA SEMMUŠO WA : KOTARA 2		
Kelo ya semmušo: MOŠOMO WA 1:	MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 4: GO NGWALA – DITŠWELETŠWA	MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO 5: MOLEKO
<ul style="list-style-type: none"> • Go balela godimo (20 meputso) <p>Mošomo wo o tšwela pele go tšwa go kotara ya 1 o phethwe ka kotara ya 2 ge meputso e rekhotwa.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Ditweletšwa tša tirišano (10 meputso) tše pedi tše di kpna / se tee se se telele) 	<ul style="list-style-type: none"> • Potšišo 1: setšweletšwa sa go ngwalwa/ sa go se ngwalwe (15 meputso) • Potšišo 2: setšweletšwa sa go bogelwa (10 meputso) • Potšišo 3: kakaretšo (5 meputso) • Potšišo 4 : dibopego le melawana ya polelo (10 meputso)

MPHATO WA 5 KOTARA YA 3

MABOKGONI	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo
<p>BEKE 1 - 2</p>	<p>Theeletša le go araba dipotšišo mabapi le padi Setšweletšwa go tšwa go pukukgakollo goba Faele ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Theeletša ditsopolwa go tšwa go padi • Theeletša molaetšakgolo le dintlha tše di itšeng <p>Hlaloša ditshepedišo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ahlaahla molaetšakgolo le dintlha tše di itšeng • Hlaloša ditshepedišo gabotse ka tatelano • Laetša maikutlo ao a elanago le ditiragalo • Tswalanya le bophelo bja gagwe • Ahlaahla ka tša leago, setho le mehola ya setšo ditšweletšweng 	<p>Bala padi Setšweletšwa go tšwa go pukukgakollo goba Faele ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala: akanya go tšwa go leina la puku le go ahlaahla merero/diteng tše di tswalanago le merero, diteng. • Lemoga le go hlaloša ditiragalo kgolo • Ahlaahla baanegwa • Laetša le go ahlaahla maikutlo ao a tšweletšago • Ahlaahla sebopego, tšhomišo ya polelo, morero le baamogedi ba molaetša • Šomiša mehutahuta ya mekgwanakgwana ya go bala • Lemoga phapano gare ga taodišophelo/pukutšatši le dikanegelo • Šomiša pukuntšu go godiša tlotlontšu • Tswalanya ditiragalo le baanegwa go bophelo bja gagwe • Ahlaahla le go araba dipotšišo mabapi le baanegwa, ditiragalo le morero/sererwa. <p>Akaretša tshedimošo le go araba dipotšišo.</p>	<p>Ngwala tshwyotshwayo ya puku</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša foreime • Pele ga go bala: Theeletša setsopolwa go tšwa pading ye o e badilego • Kgetha diteng tša maleba tša sererwa • Šomiša polelo ya maleba le sebopego sa setšweletšwa • Šomiša tshamego ya maleba • Beakanya diteng ka kwešišego-šomiša tatelano • Šomiša thutapolelo, mopeleto, le maswaodikga go akaretša kwano ya sediri le lediri • Šomiša pukuntšu godiša tlotlontšu le mopeleto 	<p>Šoma ka mantšu: Mašala-šupi, mašalathuo, mahlathi, makopanyi, makgokedi, malahlelwa</p> <p>Šoma ka lefoko: lebaka la bjale, lebaka le le fetilego, makgokedi</p> <p>Hlalošo ya mantšu: tshwantšhanyo, diema, dika</p> <p>Mopeleto le maswaodikga: khutlo, fegelwana, tšhomišo ya pukuntšu, karogano ya mantšu,</p>

MPHATO WA 5 KOTARA YA 3

MABOKGONI	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo
<p align="center">BEKE 3 -4</p>	<p>Theeletša le go ahlaahla papatšo Setšweletšwa go tšwa go pukukgakollo goba Faele ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: akanya go tšwa go thaetlele/ seswantšho • Anega kgaolo ya papatšo ka tatelano • Laetša le go ahlaahla kgopolokgolo, thulaganyo, tikologo, moya wo o fokago le baanegwa • Theeletša molaetšamogolo le dintlha tše itšego • Šomiša dintlha ka nepagalo • Laetša dikgopolo le maikutlo • Šomiša mokgwa wa maleba wa polelo 	<p>Bala papatšo go tšwa go pukukgakollo goba Faele ya methopo ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša mekgwanakgwana ya go fapafapana ya go bala: mohlala, sekima, sekena ka go šomiša ditlhahli tša kamano le tsebo ya pele • Hlaloša ka mo bangwadi ba šomišago tlotlontšu le polelo go hlaloša tikologo • Hlaloša ditlamorago tša mantšu le boikgopolelo • Laetša sehlopi le poelo mo go setšweletšwa sa bomolomo le sa go ngwalwa o hlaloše le tswalano • Balela godimo, o fetoše segalo ka nepagalo 	<p>Ngwala papatšo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlama baanegwa • Hlaloša tikologo • Godiša thulaganyo • Šomiša hlamego ya maleba • Tšweletša moya • Beakanya, ngwala sengwalwakakanywa, boeletša setšweletšwa • Ngwala mafoko ka polelo ya mmoledi le polelo ya mmolelwa • Tšweletša sengwalwakakanywa sa mathomo ka dikgopolokgolo le ditemana tše di hlamegilego • Šomiša kwano ya sediri le lediri • Šomiša popopolelo, mopeleto le maswaodikga 	<p>Šoma ka mantšu: Madiri(modirišogo)</p> <p>Šoma ka lefoko: Ditatemente, dipotšišo, ditaelo, mafokonolo, mafokontši, polelotebanyi le polelotharedi</p> <p>Hlalošo ya mantšu: tshwantšhanyo, diema, dika</p> <p>Mopeleto le maswaodikga: ditsejana, khutlo fegelwana, ditsebjana</p>

MPHATO WA 5 KOTARA YA 3

MABOKGONI	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo
<p align="center">BEKE 5 -6</p>	<p>Theeletša le go tšea karolo dikahlaahlong tša ka phapošing go mešomo ya diprojeke ye e lego mabapi le thuto ya dingwalwa/ dipukwana</p> <ul style="list-style-type: none"> • Theeletša tshedimošo mabapi le projeke • Hlompha barutwana ba bangwe ka go ba theeletša • Hlohloletša maloko a mangwe a dihllopha go fa barutwana ka bona thekgo • E ya lelemeng la letswele ge go kgonagala • Botšiša o be o arabe dipotšišo • Abelanang dikgopolo le ditšhišinyo • Šomiša sethalwa go tšweletša dikgopolo/dipeakanyo -Hlogo/ sererwa -Dintlha/dikgopolokgolo le dikgopolo tša go thekga -Nyakišišo e swanetše go dirwa 	<p>Bala kanegelo go tšwa go pukukgakollo goba Faele ya methopo ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala: akanya go tšwa go leina la puku • Šomiša mekgwanakgwana ya go fapafapana ya go bala: mohlala, sekima, sekena ka go šomiša ditlhahli tša kamano le tsebo ya pele • Ahlaahla kgopolokgolo, baanegwa le tikologo • Hlaoša ka mo bangwadi ba šomišago tlotlontšu le polelo go hlaloša thulaganyo, tikologo le baanegwa Balela godimo o le noši ka maikutlo a go kwagala • Bolela ka thulaganyo, tabakgolo le tikologo • Efa mabaka a ditiro tša baanegwa 	<p>Ngwala kanegelo (kanegi/ tlhaloši)</p> <ul style="list-style-type: none"> • Bopa thulaganyo, baanegwa le tikologo • Kgetha diteng go bontšha temogo ya baamogedi ba tshedimošo le morero wa setšweletšwa • Uses language imaginatively especially a variety of vocabulary • Kopanya mafoko go bopa temana ka go šomiša mašala, makopanyi le maswaodikga ka tshwanelo • Šomiša thutopolelo, mopeleto le maswaodikga tša maleba • Beakanya, go ngwala sengwalwakakanywa, go hlokola dikanegelo <p>Ngwala taodišo ya baanegwa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kgetha diteng tša maleba • Dula go hlogotaba • Šomiša tlotlontšu go hlaloša mahlaodi ka go fapafapana • Šomiša polelo ya dikapolelo, mohlala, tshwantšhanyo, tshwantšhišo • Beakanya, go ngwala sengwalwakakanywa, go hlokola mongwalo 	<p>Šoma ka mantšu: Madiri(modirišogo), mahlaodi, mahlathi, masala, makopanyi, mehuta ya maina</p> <p>Šoma ka lefoko: Ditatemente, dipotšišo, ditaelo, mafokonolo, mafokontši, polelotebanyi le polelotharedi</p> <p>Hlalošo ya mantšu: tshwantšhanyo, diema, dika, ditumatshwano</p> <p>Mopeleto le maswaodikga: kgorwana, khutlo fegelwana, ditsejana, fegelwana,</p>

MPHATO WA 5 KOTARA YA 3				
MABOKGONI	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo
BEKE 7 - 8	BEKE 7: Peakanyo/ Nyakišišo ya Bomolomo le Go ngwala le go hlagiša protšeke			
	MOŠOMO 6: MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO 6 – GO NGWALA PROTŠEKTE			
	LEGATO LA 1: Nyakišišo (barutwana ba dira dinyakišišo) – 10 meputso Go ngwala le go hlagiša (40 meputso)			
	Mošomo wa kelo ya semmušo 6 – Go ngwala Protšekte			
	LEGATO LA 2: Go ngwala (Barutwana ba thoma go ngwala protšekte ya bona) – 30 meputso			
	Magato a go nwala			
	<ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pele ga go ngwalwa protšekte • Go ngwala sengwalwakakanywa • go boeletša • Go hlokola • Go phošolla • Go hlagiša 			

MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO 7

LEGATO LA 3: Tlhagišo ya pego ya bomolomo (Barutwana ba dira tlhagišo ya pego ya bomolomo ya protšekte) – 20 Meputso

MPHATO WA 5 KOTARA YA 3

MABOKGONI	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo
<p>BEKE 9 - 10</p>	<p>Theeletša pego ya tša boso</p> <p>Setšweletšwa go tšwa go pukukgakollo goba Faele ya Methopo ya Morutiši</p> <p>•Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Theeletša dintlha ka botlalo tše itšego • Ahlaahla bohlokwa bja tshedimošo • Ahlaahla kgonagalo ya ditlamorago go batho • Amanyana tshedimošo le bophelo bja gagwe • Bapetša maemo a ditaba mafelong a a fapanego, go laetša pheletšo ye e nyakegago ka go fa mabaka • Kgatha tema dikahlaahlong, go thekga kgopolo ya gagwe • Lemoga diponagalo tša pego ya boso: retšistara le mohuta wa polelo wo o šomišitšwego • Šomiša mekgwanakgwana ya go kopakopana go kgokagana gabotse nakong ya kgobokano ya dihlopha 	<p>Bala pego ya boso go tšwa kuranteng/ pukukgakollo goba Faele ya Methopo ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala: akanya go tšwa go thaetlele le diswantšho/ tša go bonwa • Šomiša mekgwanakgwana ya go bala, mohlala, go sekima-go hwetša dintlha ka botlalo tše itšego • Lemoga ka fao setšweletšwa se beakantšwego • Bapetša go ditshwano le diphapano mafelong a a fapanego • Bala setšweletšwa sa tshedimošo sa go ba le go bonwa, mohlala, mmepe • Sekaseka ditšweletšwa tša go bonwa • Šomiša mmepe wa monagano go akaretša tshedimošo 	<p>Ngwala pego ya boso</p> <ul style="list-style-type: none"> • Kopanya mafoko go bopa temana ka go šomiša masala, makopanyi le maswaodikga ka tshwanelo • Tšweletša tshedimošo ka go šomiša mmepe, tšhate, kerafo goba setshwantšho <p>Magato go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya • Go ngwala sengwalwakakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla le • Go hlagiša 	<p>Šoma ka mantšu: Madiri (madiri ao a se nago kwano le sediri), mašala, mahlaodi, makopanyi, mainakgopolo</p> <p>Šoma ka lefoko: mafokonolo, mafokontši, lebaka le le tlogo</p> <p>Hlalošo ya mantšu: ditumatshwano, polisimi, malatodi, mahlalasetšagotee</p>

MEŠONGWANA YA KELO YE E SEGO YA SEMMUŠO

<p>Go theeletša le go bolela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mehutahuta ya mešongwana ya go theeletša le go bolela • Mešongwana ya go theeletša le go bolela ye e latelago melawana ya COVID -19 	<p>Go bala le go bogela</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magato a go bala • Mešongwana yago balela godimo • Mešongwana ya tekakwešišo • Mešongwana ya dingwalo ye e theilwego go dipuku tše tharo ka semestere 	<p>Go ngwala le go hlagiša</p> <ul style="list-style-type: none"> • Magato a go ngwala • Ditemana • Ditšweletšwa tša tirišano • Taodišo • Go ngwala ga boithamelolo 	<p>Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo</p> <p>Mehutahuta ya dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo</p>
--	---	---	--

KREITI 5 SEPEDI HL KAKARETŠO YA MEŠOMO YA KELO YA SEMMUŠO WA : KOTARA 3

<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 6</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go ngwala ga boithamelolo (40 meputso) <p>Protšekte te e theilwego go e TEE ya dipuku tše di rutilwego: direto / dingwalotšhaba / dikanegelokopana / papadi</p>	<p>MOŠOMO WA KELO YA SEMMUŠO WA 7 Bomolomo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Tlhagišo ya bomolomo ya protšekte (20 meputso) <p>Ela tlhoko: Go be le pharologanyo ya direrwa go selaganya mephato Thoma ka mošomo wa bomolomo ka kotara ya 3 wa phethwa ka kotara 4 ge meputso e rekhotwa</p>
--	---

MPHATO WA 5 KOTARA YA 4				
MABOKGONI	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo
BEKE 1 - 2	<p>Theeletša le go ahlahlha papatšo Setšweletšwa go tšwa go pukukgakollo goba Faele ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Lemoga dintlha tše bohlokwa • Theeletša dintlha ka botlalo tše itšego • Ahlaahla bohlokwa bja papatšo • Abelana dikgopolo le go fa dikakanyo • Hlagiša dikgopolo le maikutlo ka tsela ya boikgopolelo • Araba ka šedi dikgopolo le ditšhišinyo • Efa dikarabo/ dipošollo • Abelana dikgopolo le go fa dikakanyo ka direrwa tše di sa šetšwego 	<p>Bala papatšo go tšwa go pukukgakollo goba Faele ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša mekgwanakgwana ya go bala: sekenela dintlha ka botlalo tše itšego, sekimela kgopolo kakaretšo, akanya diteng, šomiša tsebo ya pele goba dihlahli tša setšweletšwa, go dira dithumo go ya ka dintlha tše di filwego • Bogela le go swayaswaya ka ga dithekniki tša dithalwa tše di šomištšwego go ditšweletšwa tša go bonwa: mmala, mongwalo le kalo 	<p>Ngwala papatšo</p> <ul style="list-style-type: none"> • Hlagiša dikgopolo gabotse le ka kwesišego • Šomiša tša go bonwa le kalo ya morero • Šomiša mehutahuta ya tlotlontšu, thutapolelo ya maleba, mopeleto le maswaodikga • Šomiša polelo go itlhagiša ka boitlhamelo le boikgopolelo <p>Magato a go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya/pele ga go ngwala • Go ngwala sengwalwakakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla • Go hlagiša 	<p>Word level work: degrees of comparison, adverbs</p> <p>Sentence level work: simple short sentences, subject-verb agreement</p> <p>Spelling and punctuation: abbreviations, inverted commas</p>
<p>Kelo ya semmuso: MOŠOMO 7: Bomolomo (20 meputso) Mošomo wo ke tšwetšopele go tšwa go Kotara ya 3. O tla feleletšwa le go aba meputso ka Kotara ya 4.</p>				

MPHATO WA 5 KOTARA YA 4				
MABOKGONI	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo
BEKE 3 - 4	<p>Go theeletša le go iphetolelago pego, mohlala, ditaba, ditabanatabana tša bjale tša maleba. Setšweletšwa go tšwa go pukukgakollo goba Faele ya Methopo ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Laetša kgopolokgolo le dintlha ka botlalo tše itšeng • Amanya tshedimošo le bophelo bja gagwe <ul style="list-style-type: none"> • Tšweletša le go fahlela dikakanyo tša gagwe ka go fa mabaka • Botšiša dipotšišo tša bogajana tša go se be le dikarabo tša pepeneneng • Araba dipotšišo tše di tseneletšego ka tlhokomelo • Ahlaahla tlhamego, dibopego, tšhomišo yapolelo le sebopego sa setšweletšwa 	<p>Bala setšweletšwa sa tshedimošo ya go ba le tša go bonwa (mohlala: diswantšho/dithalwa/mebepe)</p> <p>Setšweletšwa go tšwa go pukukgakollo goba Faele ya Methopo ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pele ga go bala: akanya go tšwa go thaetlele le diswantšho/ tša go bonwa • Ahlaahla kgopolokgolo le dintlha ka botlalo tše itšeng • Swaetša ka kgetho ya diswantšho mo setšweletšweng <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša mekgwanakgwana ya go bala, mohlala, go dira dikakanyo le go šomiša dihlahli tša setšweletšwa le tša kamano • Abelana dikgopolo le go fa dikakanyo ka go šomiša kakanyo • Hlagiša le go fahlela dikakanyo tša gagwe ka mabaka • Botšiša dipotšišo tša bogajana tša go se be le dikarabo tša pepeneneng • Araba dipotšišo tše di tseneletšego ka tlhokomelo • Šomiša mmepe wa monagano/ dinoutse go akaretša tshedimošo • Šomiša pukuntšu go tšwetšapele tlotlontšu (gore e boeletšwe) mošongwaneng wo mongwe le wo mongwe 	<p>Ngwala pego</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngwala pego ka go šomiša foreime • Beakanya tshedimošo ka kwešišego • Beakanya diteng ka kwešišego • Hlagiša mošomo wo mobotse ka go šomiša sebopego sa maleba, bjalo ka dihlogo, dikgoba gare ga ditemana <p>Magato go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya • Go ngwala sengwalwakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla le • Go hlagiša 	<p>Šoma ka mantšu: makopanyi, medirišo</p> <p>Šoma ka lefoko: sekafoko sa leina, sekafoko sa lehlaodi, sekafoko sa lehlathi</p> <p>Hlalošo ya mantšu: mahlaosetšagotee, malatodi, ditumatshwano, pholisimi</p> <p>Mopeleto I maswaodikga: pukuntšu, karogano ya mantšu, ditlhakakgolo</p>

MPHATO WA 5 KOTARA YA 4				
MABOKGONI	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo
BEKE 5 - 6	<p>Go theeletša le go iphetolela go setšweletšwa sa tshedimošo</p> <p>Setšweletšwa go tšwa go pukukgakollo goba Faele ya Methopo ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mešongwana ya matsenyagae: kakanyo • Participates in discussions, explaining own opinion • Lemoga tlholego le ditlamorago/dipoelo tša ditiro tše itšeng • Ahlaahla ka tša leago, setho le meholo ya setšo ditšweletšweng • Botšiša dipotšišo tše di tseneletšego tše di senago karabo ye e lego pepeneneng • Hlagiša le go lokafatša ntlhakemo ya gagwe ka go fa mabaka • Šomiša mekgwanakgwana ya go kopakopana go kgokagana gabotse nakong ya kgobokano ya dihlopha 	<p>Bala setšweletšwa sa tshedimošo ya go ba le tša go bonwa (mohlala: diswantšho/dithalwa/mebepe)</p> <p>Setšweletšwa go tšwa go pukukgakollo goba Faele ya Methopo ya Morutiši</p> <ul style="list-style-type: none"> • Šomiša mekgwanakgwana ya go bala, mohlala, go dira dikakanyo le go šomiša dihlahli tša setšweletšwa le tša kamano • Akaretša tshedimošo • Tlhatholla diswantšho • Šomiša tsebo ya pele/maitemogelo go hlatha tlhalošo • tšea diphetho • Fetišetša tshedimošo ya go bonwa go ya go anegwa. 	<p>Writes information text</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ngwala ditemana tše tharo go iša go tše nne • Šomiša diteng tša maleba go batheeletši/ batšeakarolo le mohola wa setšweletšwa • Laetša tshedimošo gabotse • Beakanya diteng ka kwešišego • Šomiša hlogotaba o tsentshe tshedimošo ya maleba go bopa ditemana tše di kwagalago • Kopanya mafoko go bopa temana ka go šomiša mašala, makopanyi le maswaodikga ka tshwanelo • Šomiša mehutamuta ya mafoko • Šomiša thutapolelo ya maleba, mopeleto le maswaodikga <p>Magato go ngwala</p> <ul style="list-style-type: none"> • Go beakanya • Go ngwala sengwalwakakanywa • Go boeletša • Go hlokola • Go phošolla le • Go hlagiša 	<p>Word level work: definite and indefinite articles, adjectives</p> <p>Sentence level work: noun clause, verb clause, negative form, question form</p> <p>Word meaning: metaphors, similes, proverbs, idioms</p> <p>Spelling and punctuation: dictionary use, word division</p>
Kelo ya semmuso: MOŠOMO 8: Go ngwala le go hlagiša: (10 meputso)				

MPHATO WA 5 KOTARA YA 4				
MABOKGONI	Go theeletša le go bolela	Go bala le go bogela	Go ngwala le go hlagiša	Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo
BEKE 7 - 8	-	Revision	-	Revision
BEKE 9- 10	<p>Kelo ya semmušo: MOŠOMO 9: Araba Setšweletšwa (40 meputso)</p> <p>Potšišo1: Setšweletšwa sa tekakwešišo (15 meputso)</p> <p>Potšišo2: Setšweletšwa sa seswantšho (10 meputso)</p> <p>Potšišo3: Kakaretšo ya temana (5 meputso)</p> <p>Potšišo4: Dibopego le melawana ya tšhomišo ya polelo (10 meputso)</p>			

MEŠONGWANA YA KELO YE E SEGO YA SEMMUŠO				
	<p>Go theeletša le go bolela</p> <ul style="list-style-type: none"> Mehutahuta ya mešongwana ya go theeletša le go bolela Mešongwana ya go theeletša le go bolela ye e latelago melawana ya COVID -19 	<p>Go bala le go bogela</p> <ul style="list-style-type: none"> Magato a go bala Mešongwana yago balela godimo Mešongwana ya tekakwešišo Mešongwana ya dingwalo ye e theilwego go dipuku tše tharo ka semestere 	<p>Go ngwala le go hlagiša</p> <ul style="list-style-type: none"> Magato a go ngwala Ditemana Ditšweletšwa tša tirišano Taodišo Go ngwala ga boitlhamelo 	<p>Dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo</p> <p>Mehutahuta ya dibopego le melawana ya tšhomošo ya polelo</p>
KREITI 5 SEPEDI HL KAKARETŠO YA MEŠOMO YA KELO YA SEMMUŠO WA : KOTARA 4				
	<ul style="list-style-type: none"> Kelo ya semmuso: MOŠOMO 7: Bomolomo (20 meputso) <p>Mošomo wo ke tšwetšopele go tšwa kotarang ya 3. O tla phethwa ka kotara ya 4</p>	<p>Kelo ya semmuso: MOŠOMO 8:</p> <ul style="list-style-type: none"> Go ngwala le go hlagiša: (10 meputso) <p>E ngwalwa pele ga moleko</p>	<p>Kelo ya semmušo: MOŠOMO 9: Araba Setšweletšwa (40 meputso)</p> <ul style="list-style-type: none"> Potšišo1: Setšweletšwa sa tekakwešišo (15 meputso) Potšišo2: Setšweletšwa sa seswantšho (10 meputso) Potšišo3: Kakaretšo ya temana (5 meputso) Potšišo 4: Dibopego le melawana ya tšhomišo ya polelo (10 meputso) 	

